



Zwothe ndi mushumoni wa duvha

Tsho ካውሊዋ nga Bandile Sikwane | Zwifanyiso nga Elizabeth Sparg

Hank Tshisele tsha Ngamula tsho vha tshi mubiki makone ngei mavhaleni. U futelela hatsho u wana thimbinywa dza nthesa dza u bika zwo vha zwi tshi tshi fhambanyisa na zwinwe.

Risipi ya ኃnamusi yo leluwa, fhedzi zwiliwa zwo vha zwo khethea. Tsho vha tshi tshi khou zwi dzudzanyela Nguluvhedaka Wendy. Yo vha yo vundea mulenzhe i tshi khou shavha phele dze dza vha dzo farwa nga ndala.

Risipi yo ṭoda thimbinywa dzine dza kondà u wanala.



Hank tsho lwa tsha kunda ḫharu khulu. Tshi ḫo ita ḥama ya muthetshelo u ḫifhaho ya tshitshulu.



Phame dzi re khombo dzo sumbedza u sa tshi takalela musi tshi tshi gwa milindi yadzo tshi tshi khou ṭoda madumbe. Evho! Evho! Evho!



Vuluvulu ḫo tshi luma zwenezwi tshi tshi khou dzhia mitshelotshelwana na maṭamatiṣi a ḫaka. Vhuṭungu ha vuluvulu ndi mafhungo a vhavhaho vhukuma. Zwo dzhiela Hank awara dza tshivhalo u fhelisa vhuṭungu uhu.






Hu sa athu fhela tshifhinga, tsha swika khuđani ya Bada
ya Nguluvheđaka na Tshiđarata tsha Baobab.

Khonani dza đifhelwa nga tshitshulu, dza nwa muñunzwu
ngeno dzi tshi khou sea mađula mahulu ane a khou vhonala
a tshi khou gungula nga nthani ha phosho ya dzithonono.

"Izwi ndi zwiliwa zwañu zwa nthā u swika zwino,"
hu amba Wendy, lulimi lwayo lu tshi khou nanzwa
tshifhađuwo lu tshi kha di ḥođa masalela. "Zwi tea u vha
zwo vha mushumo muhulu u zwi dzudzanya."

"Hai, na luthihi," Hank tsha fhindula sa madze. "Zwothe
ndi mushumoni wa đuvha, u tou amba ngoho. Inwi ivhani
no lindela tshiđeki tshi rothisaho nthe tsha vuluvulu
tshine na tshone tshi mudubani wa zwa matshelo!"



Zwoṭhe ndi mushumoni wa ḋuvha

Tsho እwaliwa nga Bandile Sikwane • Zwifanyiso nga Elizabeth Sparg

Zwine ha nga ambiwa nga hazwo

Zwiļiwa zwine na zwi funesa ndi zwifhio? Ndi thimbwanywa () dzifhio dzine na dzi ḥoda musi ni tshi bika/lugisa zwiļiwa zwine na zwi funesa? Ndi nnyi ane na nga muramba kha tthiswiṭulo nahone ndi ngani vha ne vho vhathu?



Tshifanyiso

Iyani kha bammbiri ḥa mushumo ḥi re hafha: <https://nalibali.org/story-supplies/activity-sheets>

Khaļarani tshifanyiso ni tshi fhedzise. Olani tshifanyiso kha bulo ḥa mihumbulo ni tshi sumbedza zwe Hank a vha a tshi khou humbula.



U Vhala

Ivhani fogisi (dithekhitivi) wa maipfi! Lavhelesani tshiṭori itshi nga vhusedzi.


Ni nga kona u wana madzina a:

- ★ zwipuka zwa ḥahe
- ★ mitshelo mivhili
- ★ zwiṭaraṭa zwivhili?



U እwala

Shumisani zwidodombedza zwi re kha tshiṭori kha u እwala risipi ya tshitshuu tshe Hank a bika. Ni elelwe u thoma nga u እwala mutevhe wa thimbwanywa dzi no ḥodea na ndaela dzine Hank a tea u dzi tevhela a tshi bika tshitshuu. Neani itshi tshitshuu dzina.



Vhutsila

Shumisani vumba ḥa u tambisa kana vumba-vumba kha u vhumba bodo i re na tshitshuu – tshi nga vha tshitshuu tshe Hank a bika kana tshitshuu tshaṇu!



Kushumele

Sumbedzelani zwe Hank a ita musi a tshi kuvhanganya zwithu zwa u bika tshitshuu na u tshi bika. Shumisa risipi yaṇu uri i ni thuse.

